


**Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (1-hour TSP)**

Date	Weather Condition	Time		Conc. ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
02-Mar-24	Cloudy	14:02	17:02	52	47	54	280.4	500
08-Mar-24	Cloudy	08:03	11:03	52	48	48	280.4	500
14-Mar-24	Fine	14:07	17:07	86	86	86	280.4	500
20-Mar-24	Fine	08:06	11:06	45	43	41	280.4	500
26-Mar-24	Fine	14:01	17:01	52	53	50	280.4	500
28-Mar-24	Fine	08:09	11:09	45	43	50	280.4	500


# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (1-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (1-hour TSP)**

Date	Weather Condition	Time		Conc. ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
02-Mar-24	Cloudy	14:10	17:10	47	50	47	278.5	500
08-Mar-24	Cloudy	08:11	11:11	50	49	51	278.5	500
14-Mar-24	Fine	14:15	17:15	81	83	81	278.5	500
20-Mar-24	Fine	08:14	11:14	43	48	46	278.5	500
26-Mar-24	Fine	14:09	17:09	47	55	55	278.5	500
28-Mar-24	Fine	08:17	11:17	48	41	48	278.5	500


# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (1-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (1-hour TSP)**

Date	Weather Condition	Time		Conc. ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
02-Mar-24	Cloudy	14:25	17:25	53	48	47	275.4	500
08-Mar-24	Cloudy	08:28	11:28	52	48	52	275.4	500
14-Mar-24	Fine	14:30	17:30	84	88	82	275.4	500
20-Mar-24	Fine	08:31	11:31	41	41	46	275.4	500
26-Mar-24	Fine	14:24	17:24	54	48	51	275.4	500
28-Mar-24	Fine	08:34	11:34	44	41	50	275.4	500


# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (1-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (24-hour TSP)**

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m <sup>3</sup> /min)			Conc. (µg/m <sup>3</sup> )	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
02-Mar-24	10:00AM	03-Mar-24	10:00AM	2.8030	2.8795	6421.8	6445.8	24	1.12	1.12	1.12	47.5	Rainy	152.4	260
08-Mar-24	10:00AM	09-Mar-24	10:00AM	2.8082	2.8814	6445.8	6469.8	24	1.12	1.12	1.12	45.5	Cloudy	152.4	260
14-Mar-24	10:00AM	15-Mar-24	10:00AM	2.8041	2.9345	6469.8	6493.8	24	1.12	1.12	1.12	81.0	Sunny	152.4	260
20-Mar-24	10:00AM	21-Mar-24	10:00AM	2.8052	2.8727	6493.8	6517.8	24	1.12	1.12	1.12	41.9	Sunny	152.4	260
26-Mar-24	10:00AM	27-Mar-24	10:00AM	2.8069	2.8851	6517.8	6541.8	24	1.12	1.12	1.12	48.6	Cloudy	152.4	260
28-Mar-24	10:00AM	29-Mar-24	10:00AM	2.8087	2.8829	6541.8	6565.8	24	1.12	1.12	1.12	46.1	Cloudy	152.4	260

Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (24-hour TSP)






**Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (24-hour TSP)**

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m <sup>3</sup> /min)			Conc. (µg/m3)	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
02-Mar-24	10:00AM	03-Mar-24	10:00AM	2.8067	2.8816	6841.4	6865.4	24	1.12	1.12	1.12	46.6	Rainy	152.6	260
08-Mar-24	10:00AM	09-Mar-24	10:00AM	2.8033	2.8766	6865.4	6889.4	24	1.12	1.12	1.12	45.5	Cloudy	152.6	260
14-Mar-24	10:00AM	15-Mar-24	10:00AM	2.8035	2.9260	6889.4	6913.4	24	1.12	1.12	1.12	76.1	Sunny	152.6	260
20-Mar-24	10:00AM	21-Mar-24	10:00AM	2.8040	2.8715	6913.4	6937.4	24	1.12	1.12	1.12	41.9	Sunny	152.6	260
26-Mar-24	10:00AM	27-Mar-24	10:00AM	2.8042	2.8807	6937.4	6961.4	24	1.12	1.12	1.12	47.5	Cloudy	152.6	260
28-Mar-24	10:00AM	29-Mar-24	10:00AM	2.8040	2.8768	6961.4	6985.4	24	1.12	1.12	1.12	45.2	Cloudy	152.6	260


# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (24-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (24-hour TSP)**

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m <sup>3</sup> /min)			Conc. (µg/m <sup>3</sup> )	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
02-Mar-24	10:00AM	03-Mar-24	10:00AM	2.8054	2.8814	6979.6	7003.6	24	1.12	1.12	1.12	47.3	Rainy	141.1	260
08-Mar-24	10:00AM	09-Mar-24	10:00AM	2.8031	2.8820	7003.6	7027.6	24	1.12	1.12	1.12	49.0	Cloudy	141.1	260
14-Mar-24	10:00AM	15-Mar-24	10:00AM	2.8014	2.9301	7027.6	7051.6	24	1.12	1.12	1.12	79.9	Sunny	141.1	260
20-Mar-24	10:00AM	21-Mar-24	10:00AM	2.8057	2.8710	7051.6	7075.6	24	1.12	1.12	1.12	40.6	Sunny	141.1	260
26-Mar-24	10:00AM	27-Mar-24	10:00AM	2.8028	2.8854	7075.6	7099.6	24	1.12	1.12	1.12	51.3	Cloudy	141.1	260
28-Mar-24	10:00AM	29-Mar-24	10:00AM	2.8042	2.8770	7099.6	7123.6	24	1.12	1.12	1.12	45.2	Cloudy	141.1	260

# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (24-hour TSP)




**Noise Monitoring Result at Station NM2A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
02-Mar-24	14:32	63.1	59.7	61.4
02-Mar-24	14:37	62.8	59.0	
02-Mar-24	14:42	63.3	58.9	
02-Mar-24	14:47	62.7	60.1	
02-Mar-24	14:52	62.1	59.6	
02-Mar-24	14:57	63.2	59.3	
08-Mar-24	8:33	63.1	59.5	61.3
08-Mar-24	8:38	63.3	59.8	
08-Mar-24	8:43	62.3	60.0	
08-Mar-24	8:48	62.6	59.8	
08-Mar-24	8:53	62.9	58.8	
08-Mar-24	8:58	63.1	58.8	
14-Mar-24	14:37	62.4	59.7	61.2
14-Mar-24	14:42	63.5	58.8	
14-Mar-24	14:47	62.1	58.9	
14-Mar-24	14:52	62.1	59.9	
14-Mar-24	14:57	62.1	58.8	
14-Mar-24	15:02	63.0	59.1	
20-Mar-24	8:36	62.7	59.7	61.0
20-Mar-24	8:41	62.2	59.9	
20-Mar-24	8:46	62.3	60.0	
20-Mar-24	8:51	63.1	59.1	
20-Mar-24	8:56	63.5	59.2	
20-Mar-24	9:01	62.7	58.9	
26-Mar-24	14:31	63.5	59.3	61.2
26-Mar-24	14:36	62.1	58.7	
26-Mar-24	14:41	62.2	58.7	
26-Mar-24	14:46	63.5	59.0	
26-Mar-24	14:51	62.3	59.3	
26-Mar-24	14:56	63.5	59.1	
28-Mar-24	8:39	63.3	58.7	60.9
28-Mar-24	8:44	62.8	59.9	
28-Mar-24	8:49	62.9	58.8	
28-Mar-24	8:54	62.1	59.7	
28-Mar-24	8:59	62.3	59.0	
28-Mar-24	9:04	63.4	59.9	




The station set-up of a façade measurement at station NM2A.

# Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM2A




**Noise Monitoring Result at Station NM3A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
02-Mar-24	16:02	63.0	56.0	61.0
02-Mar-24	16:07	63.6	55.9	
02-Mar-24	16:12	62.5	56.3	
02-Mar-24	16:17	63.0	57.2	
02-Mar-24	16:22	63.3	57.4	
02-Mar-24	16:27	63.8	57.7	
08-Mar-24	10:06	63.7	56.0	60.7
08-Mar-24	10:11	63.0	56.3	
08-Mar-24	10:16	63.4	55.9	
08-Mar-24	10:21	63.5	56.6	
08-Mar-24	10:26	62.6	57.7	
08-Mar-24	10:31	63.6	57.2	
14-Mar-24	16:07	63.4	57.1	60.8
14-Mar-24	16:12	63.7	56.6	
14-Mar-24	16:17	61.9	57.5	
14-Mar-24	16:22	62.9	57.4	
14-Mar-24	16:27	62.2	57.7	
14-Mar-24	16:32	62.1	56.6	
20-Mar-24	10:09	63.8	57.6	60.6
20-Mar-24	10:14	63.4	57.3	
20-Mar-24	10:19	62.9	56.8	
20-Mar-24	10:24	63.8	56.9	
20-Mar-24	10:29	63.2	55.9	
20-Mar-24	10:34	63.1	56.4	
26-Mar-24	16:01	63.6	57.2	60.3
26-Mar-24	16:06	61.9	56.7	
26-Mar-24	16:11	62.4	56.7	
26-Mar-24	16:16	63.7	56.7	
26-Mar-24	16:21	63.1	56.3	
26-Mar-24	16:26	63.0	56.1	
28-Mar-24	10:21	63.2	57.1	60.6
28-Mar-24	10:26	63.1	56.1	
28-Mar-24	10:31	62.2	56.1	
28-Mar-24	10:36	62.3	57.1	
28-Mar-24	10:41	62.7	56.1	
28-Mar-24	10:46	63.8	56.0	



The station set-up of a façade measurement at station NM3A.

# Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM3A






**Noise Monitoring Result at Station NM4A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
02-Mar-24	16:37	59.4	55.9	58.1
02-Mar-24	16:42	59.3	56.4	
02-Mar-24	16:47	59.8	56.4	
02-Mar-24	16:52	59.4	56.5	
02-Mar-24	16:57	60.4	56.4	
02-Mar-24	17:02	59.2	56.8	
08-Mar-24	10:41	59.9	56.7	58.4
08-Mar-24	10:46	59.6	56.6	
08-Mar-24	10:51	59.4	55.9	
08-Mar-24	10:56	60.6	56.9	
08-Mar-24	11:01	59.5	56.8	
08-Mar-24	11:06	59.8	56.6	
14-Mar-24	16:42	59.7	57.1	58.1
14-Mar-24	16:47	60.1	56.2	
14-Mar-24	16:52	59.9	56.8	
14-Mar-24	16:57	59.2	56.9	
14-Mar-24	17:02	59.2	56.6	
14-Mar-24	17:07	59.2	55.8	
20-Mar-24	10:44	60.4	55.9	58.7
20-Mar-24	10:49	60.4	57.0	
20-Mar-24	10:54	60.5	55.9	
20-Mar-24	10:59	60.1	56.4	
20-Mar-24	11:04	59.6	56.1	
20-Mar-24	11:09	59.3	56.0	
26-Mar-24	16:36	60.6	56.2	58.3
26-Mar-24	16:41	59.5	55.7	
26-Mar-24	16:46	59.4	56.0	
26-Mar-24	16:51	59.8	56.1	
26-Mar-24	16:56	60.4	56.8	
26-Mar-24	17:01	59.8	55.9	
28-Mar-24	10:56	59.9	56.9	58.3
28-Mar-24	11:01	60.5	56.1	
28-Mar-24	11:06	60.5	56.2	
28-Mar-24	11:11	60.6	55.8	
28-Mar-24	11:16	59.9	55.8	
28-Mar-24	11:21	60.4	56.0	



The station set-up of a façade measurement at station NM4A.

# Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM4A



**Noise Monitoring Result at Station NM5A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)	Leq (30 min.) +3 dB(A)
02-Mar-24	15:22	62.2	59.3	60.6	63.6
02-Mar-24	15:27	62.0	58.2		
02-Mar-24	15:32	61.6	57.9		
02-Mar-24	15:37	62.1	57.8		
02-Mar-24	15:42	62.2	59.2		
02-Mar-24	15:47	61.6	57.8		
08-Mar-24	9:25	61.9	58.1	60.8	63.8
08-Mar-24	9:30	61.6	58.8		
08-Mar-24	9:35	61.6	58.9		
08-Mar-24	9:40	62.8	58.4		
08-Mar-24	9:45	62.7	58.8		
08-Mar-24	9:50	61.5	59.2		
14-Mar-24	15:27	61.4	58.0	60.3	63.3
14-Mar-24	15:32	62.2	58.4		
14-Mar-24	15:37	62.4	58.2		
14-Mar-24	15:42	62.0	58.8		
14-Mar-24	15:47	62.3	58.0		
14-Mar-24	15:52	61.6	58.0		
20-Mar-24	9:28	62.5	59.0	60.7	63.7
20-Mar-24	9:33	62.7	58.5		
20-Mar-24	9:38	62.6	58.4		
20-Mar-24	9:43	61.5	58.4		
20-Mar-24	9:48	61.4	59.3		
20-Mar-24	9:53	61.7	58.1		
26-Mar-24	15:21	62.4	58.1	60.8	63.8
26-Mar-24	15:26	61.9	59.0		
26-Mar-24	15:31	62.7	57.8		
26-Mar-24	15:36	61.8	57.6		
26-Mar-24	15:41	61.6	58.5		
26-Mar-24	15:46	62.1	58.0		
28-Mar-24	9:40	62.6	58.3	60.4	63.4
28-Mar-24	9:45	62.8	59.1		
28-Mar-24	9:50	62.6	57.8		
28-Mar-24	9:55	62.8	58.6		
28-Mar-24	10:00	62.3	57.7		
28-Mar-24	10:05	61.6	58.6		

**Remarks:**

+3dB(A) correction was applied to free-field measurement.



The station set-up of a free-field measurement at station NM5A.

# Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM5A

